



# САНА ОЛОХ

2018 сүл  
Тохсунньу  
**19**  
КҮНЭ  
БЭЭТИНСЭ  
№ 4  
(11460)

Чурапчы улуунун хаһыата

12+

ХАҢЫАТ 1931 СҮЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

## Новости



Начал работу предвыборный сайт В.Путина

Предвыборный сайт президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца, начал рабо-

ту в интернете по адресу [ruin2018.ru](http://ruin2018.ru). Девиз сайта — «Сильный президент — сильная Россия», подкреплен цитатой Путина: «Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести дело к максимальному эффекту».

Сайт содержит семь главных разделов: «Достижения», «Дневник кампании», «Доверенные лица», «Биография», «Команда поддержки», «Волонтеры», «Контакты». Читатели могут сравнить «Россию настоящего» и «Будущего». Так из новостей текущего момента можно узнать о масштабах Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, о ликвидации очередей в детских садах, снижении уровня преступности, увеличении экспорта продукции сельского хозяйства. В разделе о будущем страны публикуются, например, планы по увеличению зарплат врачей, о росте оснащенности армии современным оружием, защите криптовалют специальным законом, строительстве Крымского моста. Один из разделов портала рассказывает пользователям о достижениях РФ в период руководства страной Путиным, а в разделе «Дневник кампании» будет освещаться деятельность Путина в качестве кандидата на пост президента. Вопрос кандидату можно задать по электронной почте: [vopros@ruin2018.ru](mailto:vopros@ruin2018.ru), или позвонив в штаб кандидата по телефону: 8 (800) 301 2185.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018г.

## Владимир Путин: Самое главное — создание комфортной среды для жизни людей

17 января Владимир Путин встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений, открывающегося в Космолине и посвященного вопросам сохранения и развития их культурного, туристического, экономического потенциала.

Глава государства отметил, что в малых городах, исторических поселениях, живут сотни тысяч человек. Президент подчеркнул, что это очень важная составляющая нашей жизни, поскольку в этих населенных пунктах в значительной степени сосредоточена история и культура страны.

«Одно из важнейших направлений — это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших — это самое главное. И вы знаете, что у нас стартовал в прошлом году проект по развитию территорий. Как мы и договаривались, его реализация продолжается, и в течение 2018–2020 годов из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

## Улууска — бу күнүргэ

### Арьылаах-Сыланг: “Гаас ситимэ хоту сыгар төһүлүктэринэн Таатта улууһугар аһарын туруорсабыт”



Тохсунньу 16 күнүгэр Чурапчы улуунун баһылыга А.Т. Ноговицын, 2017 сылыабы үгэ отчуотун билигингэр, 28 күһүлүк анал бөлөҕү кытары Арьылаах, Сыланг төһүлүктэрингэр сырытта. Отчуоту дьүүлүһүнгэ Арьылаахха 63, Сылангга 103 киһи кыттыһыны ытылар.

Арьылаах төһүлүктэри олохтоохтору сүрүннээн суол огоруутугар, төһүлүккэ

сыһарылыбыт Кытаанах фельдшерскай туунун быраана ыарыахтары көрө кэлбэт биричиинитин, оскуола оромунугэр үп-хары салгы кэрүлүүтүн, төһүлүккэ ботэрингэр кэрүлүбэтин, үгэ суотугар уматыгынан хааччылыы, сир нөлүгүн телебүрүгэр доруобуйаларынан хааччытыа дьолго чөлөттүн кэрүлүгүн о.д.а. боппуруостар киирэн боротукулланналар.

Оттон этиилэргэ киирдэххэ, төһүлүк иһинсэби хоскулунай илтигини ситэри төрдүбэтин, илтигини гаас ситимин хоту сыгар төһүлүктэринэн аһарат, Таатта улууһугар таһаарарга санааларын үлэтинилэр. Кытаанах төһүлүктэрин уотутун ытыан,

чөлөттүлүк бурдугунан көмө оттоһууларын туруорустулар. Төһүлүк баһылыга Н.Е. Сыромятников улуус баһылыгынан И.С. Морфунгов улуус кинигэр көбөн киирэнгэр уһаайба сирин боппуруосун көрөрүгэр көрдөстө. Илти сэгэ аны сайан ытылыахтаах биир дойдутаахтарга, биллэр общественнай деятель И.Н. Винкурова аһамыт ыһыах боппуруостарын, төһүлүк ис-тас көстүүтүн туһаарар боппуруостары тула көсөттүгэр.

Сыланг төһүлүктэр олохтоох төһүлүктэрингэр эмтэ үгэ боппуруос көтөҕүлүнүгэ. Ол курдук Улахан Күөл учаастагар спортивнай сааланы, оро спортивнай гонимдатын тутулууларга, төһүлүккэ интернет ситимэ тардылыыта, оттоһуулуут суолу тэннээн астарыт, уһууһу оромунунгэтин, элбэх обалокх ыалларга уһаайбаны түгэтин уочарата сытты боппуруостарынан бусулулар. Сыланг олохтоохторуттан уопсайа 40-тан тахса боппуруос сурутуун уонна тыһыан киирэн элбэтиллэ. Этиилэргэ оскуола дьирэктэргэ В.М. Владимиров оһону үөртүгүнэ иһингэтин сана сүрүннээн баһылыгынан аэроквантум, нейроквантум курдук хайыскалары тутуһан үлэтир санаалааһын, онно туһаайан учууталлары Москвага анал куурустарга ытар бадалааһын биллэрдэ. Түөһү учаастагыттан баһынай хаһайыстыба салайааччыга Е.Н. Макарова олохтоохтор күннэгэ көрсөр кыһалдарын көсөтүгүн истэн, улуус баһылыга Андрей Тимофеевич отунуу ый садалаһытыгар анал хамыһыһыаны иһтэ, олохтоохтору кытары көрсүгөр быһааннааһын биллэрдэ.

Арьылаах, Сыланг төһүлүктэрин олохтоохтору улуус баһылыга 2017 сылыабы үлэтин 100% “үчүтэйини” сыһааһытылар.

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ.

## БАҢЫЛЫК ОТЧУОТУГАР

Улуус баһылыгы отчуотугар суруулаһык баһылыгынан сыһыһытыт хайыс да сыһа. Онно кэтээн көрөдөххө, төһүлүктэр кыһалдарга тус-туспа, наадалаах, тыһы боппуруостарын сыһыта элэлтэр, туруорсаллар. Ол туһулаһына улуус садалаһытыгар, чуолаан баһылыкка, махталларга улахан буолар, ону биллэлтэр, махталлар. Салгыт аһын наадыһар боппуруостарын элэлтэр, туруорсаллар.

Хайылыга сыһыта туруорсар боппуруостар — кварталнай хоскулунай, Бабаҕа үрэгүн туоруур муостаны, спортивнай сааланы туттарыт, Туолума суолун огорторуу. Баһылыгы отчуока 2018 сылга спортивнай саага тутуутугар үп-харны көстөн тутанчылары кытары көсөтүн ытылла сыдыарын иһитиннэрдитэр. Илти отчуока кэлбит 90-ча олохтоох үрэг-көтө иһититэр, аһын сүрүн боппуруостарыгар салгыт үлэтигэри туруорустулар.

Отчуот сүһүлүн ыйытыгыта бизнэс бу күнүргэ тодо үлэтигэ, үгүтү тутууну садалаһытыга, сыһа үрэгүнүгэр, билиага спордун өйөөһүнүгэ, о. д. а. боппуруостар киирэн элбэтиллэ. Тыһытыгар үөһө суруулууттан ураты оскуола эрэгбитин, билиаги ирдэһиһэ элбэтиллэ, мэнчирэг, хедуһа сирэ кыраһыан сорох алаастары ууттан бөксөхүүрү, Хайылы улуус кинигэтин олох чүгэс олорорунан, сотору сибэһэр туруулаһытынан, бу төһүлүк үлэтигэр-хамыһагар ураты болуомто уурулуохтааһын этилэр. Үлэ үчүтэйинэн сыһаанна.

Болуомо төһүлүктэри дьон-сэргэти сана оскуола үлэтигэ киирэн, сүргэтигэ көтөҕүлүн олоролор. Ыал 60-ча бырыһыана илтигэ холбонмут, водопроводунан хааччытыы сыһыта эбилтөн итэр, улуус кинигэр дьери оттоһуулаах федералнай суол ситиминир.



Онно олорорго, үлэтигэр устурубуһа тупсан итэр. Актылаһыны үрэгбитини бу муһунахха 96 киһи кыттыһыны ытыла туһулуур. Уруку оттугэр ыйытык, көсөтүн наар оскуола туттарытынан тула барар эбит буолаһына, бу сырыта Кындай суолун огорторууга, интернет ситимингэр, автобус суоһарыгар күһүлүгэи мелдосоту ытылыга, эти туттарыына, улуус кинигэр туалеттары огорторууга о. д. а. ыйыталаһылар. Барыта 44 боппуруос киирэн элбэтиллэ.

Улуус баһылыгар, отчуотуу кэлбит тэригэ салайааччыларыгар барыларыгар оскуоһы үлэтигэ кэлтирингэ үлэтигэ илти махталлар, 40-тан тахса киһи олорор Кындай учаастагар болуомтону уураһа, интернет ситимин туһаарарга, биир дьонго үлэтир оскуола, уһууһу сибэһэттэх үлэтигэ тэригитэ көмөлөһөргө этилэр. Улуус баһылыгынан үлэтигэ үчүтэйинэн сыһаанна.

Алексей СЛЕПЦОВ.

## ДЕЛЕГАЦИЯ СЫЛДЫАБА

Тохсунньу 20 күнүгэр улууспутугар тыһа хаһайыстыбатын министрнэтигэтин үлэтигэрин делегацията сыһыаба.

Тыһа хаһайыстыбатын министигэ П.Н. Алексеев салайааччылаах үлэти билсэр, сүбө муһунахтары тэригэр, иһинки быһааннары торумнаһар сыһылаах делегация үс болоһуһун — Сыһыта (сал. Тыһа хаһайыстыбатын министигин солбууааччы Т. М. Осипов), Хадаларга (сал. министиги солбууааччы А. М. Семенов), Мугудайга (сал. министиги солбууааччы Н. И. Петров) сыһылаахтарга. Бу болоһотро улууспут төһүлүктэригэ баһылыктар, тыһа хаһайыстыбатын специалыстарга, баһынай хаһайыстыбалар салайааччылары кэлэн кыттыһыны ытыларга.

Делегация улуус кинигэр “Чурапчы” ТХПК объектарын көрүгө, Одьулуунта агротехникум, “Комплекс” баһынай хаһайыстыба үлэтигэ билсэһэ, спорта таһаарыстыгы көрүһүүгэ кыттыаба, түмүктүүр муһунах буоһууба.

Алексей СЛЕПЦОВ.





# "БИИР СОМОҢО" медиа-бырайыак // СЫЛАН НЭБИЛИЭГЭ



## НЭБИЛИЭК БАҢЫЛЫГА- ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ СИВЦЕВ

1976 с. атынны 7 күнүгэр, Чурапчыга төрөөбүтэ.  
1993 с. Чурапчы орто оскулатын ситиниэлээхтик үөрэҥн бүтүрбүтэ.  
Дьокуускайдаагы педагогической институтка Чурапчытаагы филиалыгар үөрөтө кириэр.  
1997-2000 сс. улуустаагы гимназияга физкультура учууталынан үлэтиир.  
2001 с. Дьокуускай куоракка "Центр плюс" тэрилтэҕэ администраторынан үлэтиир.  
2004 с. Чурапчыга КСК директорынэн үлэсэ аһанар.  
2005-2008 сс. Чурапчы улуунун дьаһалтаныгар ыччакка отделынан кылаабынай специалиһынан таһаарылаахтык үлэтиир.  
2008-2010 с. Чурапчы улуунун БИЧАГ психологической комбо квинин салайааччытынан үлэтиир.  
2010 сылга Сылан төһөлөөтүн дьонун-сэргэтин итэҕэлиин ылан, Сылан төһөлөөтүн баһылыгынан талылан үлэтин кэлэр. Үлэтигэр эһиэттигэстөөх, үгүс сана көрүүлөрдөөх, бэлаанардаах эгэр эрчимтөөх баһылыгы нэһилиэк олохтоохтору ыһанан, оһоо иһээк бэлабарга талан, итэҕэл биэрэн, күн бүтүн ситиниэлээхтик нэһилөөтүн туһутар үлэтин-хамсыы, айа-тута сьедьар.  
2017 сыл түмүгүнэн улууска "Бастың баһылык" дьен аһы ылары ситистэ.  
Кэрсэниээх, оҕолоох.

Сылан түөрт учаһтаагы хабар Бэрэ, Улахан Куол, Түөйү, Ыаарылда).  
Сылан төһөлөөтөр 1271 киһи олорор.  
Ол иһигэтин дьахтара - 448, эр киһигэ - 409, оҕото - 347.  
Чаһынай хаһаайыһыыба - 142; Баһынай хаһаайыһыыба - 45; Потребительский кооператив - 1; Ыһах сүөһү аһсаана - 2173 олгон ыһаһар ыһаба - 852; Сьыгы аһсаана - 2062 маһтан - 1270 тобо бигэ; Үгүт туттарыы - 109 % туолла.

## Хотуулаах хоһуун үлэһит

Сылан төһөлөөтэ, биилэрин күрдүк, улуус улахан төһөлөөтөрүгэр кириэр. 1991-2000 сылларга Чурапчы улуунун тьа хаһаайыһыытын соһуустара Россияга государственной туһул уларыыһыытын, баһынай (фермерской) хаһаайыһыыбаары тэриийи, сайынарары хамсааһынар актыыбынай кыһыыны ыһыта. Сылан төһөлөөтэ итинго эмгэ көһтөөхтүк кыһыыбыта. Реформа сылларыгар, оһу аһан, күн бүтүннэ дьэри, нэһилөөкэ иһгэр сүөһүбүт аһсаанын, үгүт, эһи туттарыыга иһигэзэ төһөлөөтө сьедьабыт.

Билэтин ыһах сүөһү аһсаана - 2175 тобо, ол иһигэр ыһаһар ыһаба - 852 тобо, сьыгы аһсаана - 2143, ол иһигэр бигэ - 1407 тобо. Сьыгыга үгүт туттарыытын бэлаанын аһары төһөлөөбүт.

Тьа хаһаайыһыытын сайынарарыыга биир оһууһу күмүс туттар киһибилиэһөн сүүрбэттэн төһа сьыт "Альга" баһынай хаһаайыһыытын салайан олорор Уһага Семеновна Трофимова буһаар. 1996 сылтан хаһаайыһыытын тэриийигэ, 15 ыһах сүөһүлээх, 8 сьыгылаах, 3 ситиниэлээх үлэсэ. 2001 сыллаахха "Чурапчы" ГХПК тэриийгэзэ туруорсан, төһөлөөтөн олорор Улахан Куол учаһтааһар үгүт туттар пуһи аһарыыта.

Уһага Семеновна баһынай хаһаайыһыытын материалнай-технической базатын саһардан, төһөлөөтөн 2011 сыллаахха 50 төһөһө аһаамыт сана хотон туттаран кирибигэ. Саһа МТЗ-82 тыраахтары "Агротехник" уһаһа пресс-подборщицы "Туймаада-левая" коһуу ыһан үлэтигэр-хамсаһагар туһаһар. Сүөһүтүн аһсаанын элбэтээ, ыһаһ доһуотун үкөһөлөтөн һыар-баһчы дьаһанан, үлэни өрө тутан, оһолорун иһгэһ-үөрттэриин, үлэһөлөн, туруктаах ыһа, дьон оһортоһо. Сьыга ортоһунан, 3 тонна эт, 18 тонна үгүт туттара олорор.

Уһага Семеновна бэйгэ тьа хаһаайыһыытын специалиһа, өр күмгэ иһгэһөлөөһүрүнөн үлэһөбигэ. Оһоһи биир иһгэһтэһтэригэр сүбөһитин, практической коһотүгөн дьонун-сэргэтин маһпын ыһар. Тоһо да түбүктээх үлэсэ сьарыһтар, түөлбөһигэр ыһаһылар бары дьаһалларга, тэрэһиниһгэһэ актыыбынайдык кыһтар. Иһгэтин сүбөһитин ыһаһан, бэйһыл куоракка үлэһит олорбуг кьара уһага Константин Константинович сьыгыны иһгэр хайыһа-кыах фермер буһаһа. Оһон сьыгы бэлаанын тэриийгэ үлэһтэр.

Эһэр саһыттан үлэһи өрө тутупут туруу үлэһит киһи Уһага Семеновна үс уһи оҕолоох. Уһаһтар бары талык күрдүк үөрэхтээх үлэһит ыһа-дьон, таһаһлаах тэриин, аһарех аһа буһан һыар- баһчы оҕолоһон-уруулаһан, дьаһаһон-уһтаһан иһгэһрин үөрдэ-көһүтэ, күдэ-көһө буһа олоролор.

Иһи күрдүк, үлэ ветеринарнай сулууста бгэрээнэ, СӨ тьа хаһаайыһыыһылар туйгуһа, СӨ баһынай хаһаайыһыыбаарын ассоһиациятын үлэһтээх фермерэ Уһага Семеновна үтө үөһүгэр, дьон ортоһутар таһаарылаах үлэһитин үгүтө хоһобур буһар.



## Ааспыкка тирэбирэн, сана саһахтары арыһан

Профессор Г.П.Башарин аһын иһгэһтөөхтүк сүтэр. Сылан орто оскуоһа 08 сыл уһата тьаһыһыһанан оһону иһгэһ-тэриин оһоһи күһн аарыһтар киллэриин, наука, уһуура, һоруот хаһаайыһыытын салаһыы-лар иһгэһиһиг дьон буһан таһсаһарылар күк уурдаһа.Бииһиги оскуоһабытын саһа-арлан бастаагы исторической наука дуокта-д, профессор Г.П.Башарин, медицинский наука дуоктара, профессор В.М.Макаров, экологической наука дуоктара, профессор Д.Д.Дьячковский уһаһа 15 наука кандидат үтэриһтэрэ.Оростуубулукһи, улууһу тьаһсан, таһаарылаахтык үлэһи-хамсыы сьедьар үөрдөһөһилэриһитин-Дьокуускайдаагы коһор фабрикаһын, дирек-торын Н.И.Дзюлеваны, Саһаһансһеһгэһаһ генеральной директе-ри И.К.Макаровы, «Якутпроект» генераль-най директеһрин И.С.Андросовы, Туймаада-һеһтэ» АО генеральной директеһрин С.М.Чепаловы, «Үөкүйтэ» баһынай хаһаайыһыыба баһылыгы К.С.Макаровы, «Ыһаас уу» - хаһччакһамаһыт иһгэһ генеральной директеһрин П.М.Макаровы уһаһа, күһн тутта аһтаһыыт.

2018 үөрдөх сьыһтар, 4 оһо-1 мьөһтэ, 16 оһо-2 мьөһтэ, 10 оһо-3 мьөһтэ ылары ситистигэр. Барыта 30 бьирэһтээх мьөһтэһэ тиһистигит. 4 үөрдөһөһи регион таһымыгар кыһтар көһүлү ыһа. Биолоһия учуутала, «СӨ үөрдөһиһитин туйгуһа» С.Г.Лугинова үөрдөһөһилэри олиһиадаһа үрдүк таһымаһаһтык, ситиниэлээхтик бэлаһиһар. Оскуоһа медико-биолоһической кьлааһылар үөрдөһө, тьегуу филиһылар, эһтраднай ыһыһа дьарыкһана, аһын төһөлөөкөһтэриин, улуустартан күһн, 50 мьөһтэһтөөх иһгэриһтөөкө олорон үөрдөһтэр. Бэйһыл иһгэриһтөөкө өрөмүөн ыһтылаһа. Иһиһаһтиин да бу хайыһаһарга бэлаһаһнаах үтө ыһтылаһыыта.

Саһа сиригэр тьа учууталарыттан бастаһыһан педагогической наука кандидат буһаһуг, һоваһор - учуутал, эколог, Е.Д.Макаров 1990 сылтан оһоһо экологической куһууриһа иһгэриһтэ күһн далаһыһнаах үлэһэ саһалаһыыта. Кини үлэһин уһууга учууталлар Бүтүн Россиятааһы сьеһиарарылар. ЮНЕСКО конференцияһылар көһлөрүлүбүтэ. Бу үлэһэ оһоһууһа: оростуубулукһэ экологической үөрдөһөһитин киллэриин оскуоһа ыһыһылаһыыта.  
Экологической иһги-үөрдөһитин

Оскуоһа оһону дьигиһэр сайыһиһарылаһа күһн сьегуу туһуһар. Үгүт сьыт уһаһа оһо сайыһыыһтар туһулаһыыт куруһуһтары, секцияһары иһгэһиһэр бөһиһиһтөөх һеһи тоһтар саһаһылар. Любовь Юрьевна Макарова, «СӨ үөрдөһиһитин туйгуһа», «РФ уһаһы үөрдөһөһитин Боһуоттаах үдөһитэ» саһаһар «Альга» Россиятааһы оһо образной һоһаһынай аһамаһа, 20-тэһи таһса сьыт уһаһа, үрдүк маастарыһыыбаһары, таһаһтаран Россия уһаһи Ан дөһүтү таһымылар ситиниһтөрө туһулуһулар.

Сүүрбө биириһе үйө - уһаһы түрэһи сьаһ-дылаһаһ. Орто дөһүтү хайы да муһуһтар һаһыһаһа, ан дөһүтү эһгийтэ, тэһиһон хаһар, көрдөһөр, ситиниһар саһылаһи. Маһыһа күһнэ оһоһо мьөһтэһин буһар, аһан оһуу кьаһа тэһнэ хаһсаһар, аһсаһар бичаһы иһгэһи-үөрдөһири аһыһыт ситиниһтөрбигиһэр тирэһириин, оһоһу үкэһилэһтөн, сана саһар саһахтары арыһарга, сана сьоһоһары тоһуларга хһоһобуг. Ол күрдүк оһону дуһуһуһыһы-һарияһической иһгиһэ туһуһуур «Житэһи учуһиһи по һаһалаһ профессор Г.П. Башарини» бьарыһаһ саһаһаһа. Оростуубулукһэ бииһэр-көһтөр үлэһтээх Дьокуускай куорат 2 һуөмөһтээх оскуоһа-тын уһаһа Россия сьуһк дөһүтү аһаһан кьаһа уһаһуг аһаһаһан, сүбэһтэһи үлэһиһтэ, сибө-тэ оһоһууһа бөһиһиһоһиһи.











**ЭБЭРДЭЛИЙБИТ!**



*Күндү азарытын, убайытын, элбанын, хос элбанын, аймактынын, Кытканак кызыгынын, Чурагчы уулуун бочуоттоонок аластоогуун, Россия үтүөлүк фермеры Иван Петрович Понамаревы 2017 жыл тумгузун, Бээтэн күтүгөн сибээстэн, "Общественной корреспондент" бирезиний лауреата буолубукунан үөрөн, астынан түрүн эбэрдэлийбит!*

*Өссө да аловун унаан, дьон-сэргэ тулугар, бийиш тустуугар суруйа-бийиэ, субути-аматын сыдыаргар баарарытын!*

*Оүөлөрүн, ийиниттерин, күтүөттөрүн, сенигэрин, бишрээ торообунтэрин, аймахтарын.*

*Чурагчы уулуун аластоогуун, ОдьКХ, тыл үтө бээрээни, ытыгылар убай-бын, таайытын Павел Петрович Карсеновы 90 саасын талачуу тусубукунан, истиник эбэрдэлийбит! Бийиэх үдэрсабат кыккаатын, субот-амат ийин махтанарытын! Дьонго-сэргээ амарас сыдыанын, чол алову үрдүктүк тутарын бука барыбытыгар үтүө хоолоор булар.*



*Ытык мааны кибибит! Өссө да ыкдыары, кырдыары акасыбавка улуутук дьомоотук алар!*

*Эбэрдэни кытта баатыг Ирина Петровна уонна кини оүөлөрүн дьыо кэрэтигэр.*

Наследственный Совет муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)  
**РЕШЕНИЕ №01**  
I сессия от «17» января 2018 г.  
с.Телегей-Дураган  
**О назначении муниципальных выборов главы администрации муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района)**  
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 №61-З «О Муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», наследственный Совет депутатов муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), РЕШИЛ:  
Назначить муниципальные выборы главы администрации муниципального образования «Телегейский наслег» на воскресенье 08 апреля 2018 года;  
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и газете «Сана олох» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) (sanaoloh.ru);  
Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой.  
**ДЕ ЗАХАРОВ**  
Председатель Наследственного Совета депутатов муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)  
**ДЕ ЗАХАРОВ**  
И. о. главы муниципального образования «Телегейский наслег» Чуратчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)

Күндү бэрээһин, убайыт, Холпоцо ийиниттин олохтооцо  
**ПОПОВ Петр Петрович**  
бу дьыл, тохсунуу 15 күнүгэр ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан биир дьонутар, аймахтарыгар, табаарыстарыгар дьириник курутууйан туран ийиниттэрбит.  
**Элиийт, бэрээһин, балта, кэийиит.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Холпоцо ийиниттин олохтооцо бэрээһин, убай-дара Николс Петр Петрович ыаракан ыарыыттан олохтон туорабытынан, элиийиитэр Еваксия Петровна Ноговицкая, бэрээһинер Николфор Петрович Лазаревка, кэийииттэр Еваксия Дмитриевна, балтыгар Анна Петровна Лазаревтар, Борисовтар, Габришевтар, Мазаровтар.

Күндү ылуусуунаыт  
**НОВГОРОЦОВ Олег Михайлович**  
этэр сайлар соһумарык олохтон туорабытынан, ийиниттэр, кэрэнииттэр, оүөлөрүтөр, бэрээ аймахтарыгар дьирин кулурдуммытын төрөтөбит.  
**ЧРСОЮ коллектива.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Тапталлаах оүөлү Николфор Олег Михайлович соһумуну, хамаллоостук олохтон туорабытынан, ийиниттэр Саргылана Михайловна, кэрэнииттэр, оүөлөрүтөр, аймахтарыгар "Берега" үлүгүһүнэ биирээ үлүгүһүн дьуөгэлэрэ Елена, Викторья, Александр, Албина.

Күндү тапталлаах аҕабыт, элбик, Салыыһын ийиниттин олохтооцо, үлүгүһүн бээрээни  
**ЗАХАРОВ Николай Гаврилович**  
бу дьыл, тохсунуу 18 күнүгэр олохтон туорабытынан аймахтарыгар, биир дьонутар ийиниттэрбит.  
**Оүөлөрү, сенигэр, хос сенигэр.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Тапталлаах аҕаары, элбик, Мырына Соһуһугун олохтооцо Захаров Николай Гаврилович олохтон туорабытынан, оүөлөрүтөр, сенигэр Чуратчинтан Захаровтар.

Тапталлаах биирээ торообут бэрээһин, Кытаанак ийиниттэнтэн төрүттээх  
**АНДРЕЕВ Дмитрий Давыдович**  
хамаллоостук олохтон туорабытынан, биирээ торообут балтыгар Анна Давыдовна, күтүөтүгэр Владимир Федорович Боякиновтарга, кинилэр оүөлөрүтөр дьирин кулурдуммытын төрөтөбит.  
**Чурагчытаагы тууу тэрэгэтигэр биирээ үлүгүһүн дьуөгэлэр.**

Чурагчы ийиниттин олохтооцо  
**ТОЛСТЯКОВ Роман Игоревич**  
ыаракан ыарыыттан олохтон туорабытынан, биирээ үлүгүһүн ийиниттэр, фельдшер-лаборант Агафия Игоревна Толстяковага дьирин кулурдуммытын төрөтөбит.  
**Улуустаагы кини бальдына салгытат, профсоюз уонна кини өйдөтүгөрү лаборатория коллектива.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Ыкса ыаллар, ар сыларга тууу тэрэгэтигэр

үлүгүһүн Толстяков Роман Игоревич ыаракан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр Светлана Дмитриевна уолутар Романга, элиийииттэр, убайыгар алааска ыкса олохтор бары ыаллар.  
- Толстяков Роман Игоревич ыаракан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр, уолутар, аймахтарыгар Роман Игоревич арыыһа биирээ сулуус алаабыт табаарыстары Таалга Ытык-Куоһуттан П.П. Толстоухов Чуратчы Арыыһааһуттан И.И. Баранкин, Сылгытан Я.Д. Филиппов.

Күндү тапталлаах кэрэниит, ийбик, Мындааһайыттан төрүттээх Чурагчы ийиниттин олохтооцо  
**КЛИМОВА Александра Петровна**  
бу дьыл, тохсунуу 15 күнүгэр ыраакан ыарыыттан соһумарык олохтон туорабытынан биир дьонутар, аймахтарыгар, табаарыстарыгар курутууйан туран ийиниттэрбит.  
**Кэрэниит, кыһа, күтүөт, сенигэр.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Күндүтүк саныар бальдыгэр, санаастар, биирээ атыктыт аймахтар, Чурагчы ийиниттин олохтооцо Климова Александра Петровна уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр, бэрээһинтэр, убайларгар Михаил Михайлович Климова, кыһыгар Савельева, күтүөтүгэр Калыба, сенигэрүгэр Надежда уонна кини оүөлөрүтөр, сенигэрүгэр Чурагчыттан убайа Бүтүр Климов, элиийт Марья, күтүөт Иван Захаровтар уонна кинилэр дьыо кэрэтигэр.  
- Тапталлаах ийиэ Климова Александра Петровна олохтон туорабытынан, кыһыгар Александра Михайловна Черноградская, балтыгар Дарья Савельевна Ефремовага, кэрэнииттэр, аймахтарыгар Варвара Васильевна Макарова, Чурагчытаагы "Россельхозбан" коллектива.  
- Күндү биирээ үөрэммит дьуөгэлэрэ Климова Александра Петровна уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, тапталлаах кэрэнииттэр Михаилга, кыһыгар Савельевага, күтүөтүгэр Николайга,

сенигэрүгэр Мындааһайыттан биирээ үөрэммит дьуөгэлэрэ.  
- Тапталлаах кэрэниит, ийбик, элбик Климова Александра Петровна уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр Михаил Михайлович Климова, кыһыгар Савельевага, күтүөтүгэр Николска, сенигэрүгэр Бүтүн Россиятаагы көрбөтүгөр обьекстарын Чурагчы улуусуһааһы салгыта.  
- Күндүтүк саныар бальдыгэр, элиийииттэр Климова Александра Петровна уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр Михаил Михайлович Климова, кыһыгар Савельевага, күтүөтүгэр Калыба, сенигэрүгэр С.П. Пископов бары оүөлөрүтөр, сенигэрүгэр Кириос Халыһайыттан Габриукиевтар, Мындааһайыттан В.Д. Николска, М.Д. Селавина, Олуһууттан М.М. Дьяков, Дьукуускайтан С.Т. Коркина.  
- Тапталлаах кэрэниит, ийбик, элбик Климова Александра Петровна уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кэрэнииттэр Михаил Михайлович Климова, кыһыгар Савельевага, күтүөтүгэр Калыба, сенигэрүгэр Эрсанта, Дьысаһа санаһа Надежда, балтыгар бэрээһин уонна кини олохтор дьыо кэрэтигэр.

**ООО МКК Денежный поток**  
Предлагает заем **ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ**  
**БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ**  
Рассмотрение заявки до 30 минут  
Адрес агента: с.Чурапча, ул.Ленина 51  
Режим работы: пнд-пнн с 9-00 до 17-00  
тел. 8(41151)4-24-1

Условия займа: процентная ставка 0,33 % в день (120,45% годовых), комиссия за выдачу 5% от суммы выдачи, сумма займа от 15 000 – 30 000 рублей, срок 1-12 месяцев, заем предоставляется в российских рублях, платежи заемщика по договору ежемесячно оплачиваются суммой займа равными частями, сумма начисленных процентов на остаток задолженности. Требования к заемщику – возраст от 21 до 73 лет, подтверждение платежеспособности. Обеспечение займа – не требуется. В случае просрочки процентов сумма долга начисляется, штраф за неисполнение обязательств 20% годовых от суммы просроченной задолженности.  
Общество с ограниченной ответственностью Мегаэкономбанк компания «Денежный поток», 677030, г. Якутск, ул. Октябрьская д.17, офис 217, ОГРН 1131447013390, ИНН41КП 1435272665/143501001, Свидетельство о записе в реестре МФО №651303908004292, Реклама

Тапталлаах ийбик, элбик, үтө бээрээни, Чакыр ийиниттин олохтооцо  
**КУЗЬМИНА Елена Михайловна**  
олохтон туорабытынан, оүөлөрүтөр, аймахтарыгар дьирин кулурдуммытын төрөтөбит.  
**Кыра кэийииттэр Прасковья Васильевна, чутас дьонно, аймахтара.**

Чакыр ийиниттин олохтооцо, үтө, тыл бээрээни  
**МИТИН Петр Павлович**  
уһун ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, кыһылар, Дьирин орто оскулаһын математикага учууталыгар, тохус кылаас салайааччылар Марьяна Петровна Митингага дьирин кулурдуммытын төрөтөбит.  
**9с кылаас коллектива, төрөтүгэр.**

Күндүтүк саныар тапталлаах ийбик, элбик, элиийиит  
**МОЧКИНА Варвара Петровна**  
бу дьыл, тохсунуу 16 күнүгэр ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан аймахтарыгар, биир дьонутар курутууйан туран ийиниттэрбит.  
**Оүөлөрү, сенигэр, биирээ торообуттэр.**  
Кулурданарын төрөтөлөр:  
- Күндү тапталлаах ийиэ, элбик, Ытык Куоһ ийиниттин олохтооцо Моньяна Варвара Петровна ыраакан ыарыыттан олохтон туорабытынан, биирээ үлүгүһүн дьуөгэлэрүгэр, С.А. Новгородов апаһын орто оскула математикага учууталыгар Дарья Владимировна Назаровага ар сыларга биирээ үлүгүһүн дьуөгэлэр.

Кыһыһый редактор – А.А. ЗАХАРОВ.  
Эксплуатация редактор, суруйааччы – А.Н. ЗАХАРОВА.  
Эксплуатация, тапталлаах аҕаары олоһо – А.М. СЛЕПЦОВ.  
Корреспондент – С.А. ЖЕЦИРИНСКОЙ, М.В. ПЕТРОВА.  
Ташаһа – Л.К. ПОПОВА.  
Бээтэнэ – Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.  
Халыат бачооко бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бачооко бэрелинэ: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакциянай-издательской холбоһук автономнай учреждение. Российскай Федерация Россиянадаар СР управление гэр 2012 с. кулун тулар 15 күнүгэр регистрациламмыт номерэ – ПИ №ТУ/14-0238.  
Редакция, издатель аадырыһа: 678670, Чурагчы сал., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru  
Бачооко сакаас: № 4 (11460) Кээмэйэ: 2 бач. лисс Тираж 1325. Халыат сыһаната: 10 солк.  
Аһтар оүөлүгэр аһтар олоһо редакцияларга аһтар олоһо үлүгүһүн буолуу. Суруйааччылар редактор аһтар олоһо редакцияларга аһтар олоһо аһтар олоһо үлүгүһүн буолуу.

Халыат бачооко бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бачооко бэрелинэ: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакциянай-издательской холбоһукка 18.01.2018 с. офсетка бачооттонна. Тилография аадырыһа: 678670, Чурагчы сал., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекс: 54907. Халыат надымалыа икитэ: оптуурунуһука уонна бээтэнсаа таһар.

**Сана олох**  
Аһтар оүөлүгэр аһтар олоһо редакцияларга аһтар олоһо үлүгүһүн буолуу. Суруйааччылар редактор аһтар олоһо редакцияларга аһтар олоһо аһтар олоһо үлүгүһүн буолуу.